

SUGGESTED ANSWERS FOR:

**SEPEDI LELEME LA PELE
MAEMO A MAGARENG
(Lephephe la Pele)**

KAROLO YA A TEKATLHAOLOGANYO POTŠIŠO 1

- 1.1 – Se tla mpontšha dinaga tša kgole.
– Ke tla ba sehlopheng sa mmino sa go ratwa ke bontši bja batho.
– Ke be yo mongwe wa batheeletši ba mmino wa maemo.
(Mabaka a maleba go tšwa temeng a tla amogelwa) 3x2= (6)
- 1.2 – Ee! (1)
– United State of America pele ga batho ba 115 000
– Nashville, Tennessee
– Winston State 3x1= (3)
- 1.3 O re bona ga ba godišwe ke bontši bja batheeletši, a re ke mathomomayo. (2)
- 1.4 Ralala (1)
- 1.5 – 'Treasurer' (1)
– Se fentše ka yona gabedi (2)
- 1.6 Se hweditše sefoka mo go phadimago mo mminong ka Aporele, ba bile
sehlopha sa mathomo sa go thopa Rock Album ye kaonekaone go di phala ka
moka. (1)
- 1.7 Se re batho ba se ele go kgona ga bona go ya ka polelo ya bona, ba re batho
ba theeletše mmino wa bona go kwa ge e le wona / Go tlala ga batho ga go
ba dire gore ba ipotše gore ba a kgona, ke fela gore ge ba opela go na le
batho bao ba ba theeditšego. (2)
- 1.8.1 Ke nnete (1)
- 1.8.2 Sehlopha se se a šoma. Re bona ka go yo opela mafelong a kgole le
kgauswi le ka go phatlalatša dialbamo tše difsa. (2)

- 1.9 Ba Durban. (1)
- 1.10 – John Ellis (1)
 – Ke yena a felago a bolela legatong la sehlopha. (1)
 [25]

KAROLO YA B

POTŠIŠO 2

Kakaretšo go ya ka dintlha:

2.1 Dintlha

- 2.1.1 Go bolelwa ka tsela ya Bapsfontein.
- 2.1.2 Kotsi ye šoro ya pesana – gona tseleng ye.
- 2.1.3 Lebelo leo e bego e sepela ka lona le ka nyakišišwa go ya ka mogohlo wa maotwana mo tseleng.
- 2.1.4 Tsela ye e tsebja kudu ke Ralebenkele yo a agilego kgauswi le tsela ye.
- 2.1.5 Tsela ye e ba le dikotsi kgwedi ka kgwedi.
- 2.1.6 E dula e tletše dikoloi tšeo di pitlaganego
- 2.1.7 E ile ya leka go lokišwa efela go no swana.
- 2.1.8 Tsela ye e hloka mabone go bonegela bašomiši ba yona. 8x1= (8)
- 2.2 Polelo:
- Ye e kwagalago (2)
 - GOBA
 - Ye e sa kwagalego gabotse. (1)
- [10]

KAROLO YA C

THUTAPOLELO

POTŠIŠO 3

- 3.1 Mantšu a mararo, le mehlala ya mafoko.
- 3.1.1 (a) thabile
- Dirutegi di thabišitšwe ke melao ya thuto ye mefsa, ye e dirilego gore ba fetše dithuto tša bona.

(b) Kgahlilwe

Batho ba ba badilego ba tloga ba kgahle e ke sephetho se se tšerwego mabapi le melao ya thuto.

(c) Leboga

Batho ka moka ba lebogela sephetho se.

3x1= (3)

3.1.2 (a) – Monna o tswaletše mahlo a gagwe

– Mosadi yena o butše mahlo a gagwe.

(b) – Mosadi o swere setifikeiti ka letsogo la nngele / ntsogohlo

– Monna yena o se swere ka letsogo la go ja / mmagoja

4x1= (4)

3.1.3 (a) Mothofatšo

(1)

(b) “O tla ba sehlare tseleng ya rena ya thuto!

(2)

[10]

3.2 Mehlala ya mafoko

3.2.1 Aga! Re tla ka ra bona dibodu gore di tla tšhabela kae!

3.2.2 A!A!A! Ke tla bona ke dirile eng ka gore thuto ke kgapeletšo!

3.2.3 Heeiiiššš! Le nna! Ke be ke duletše eng ke sa bale!

3x1= (3)

3.3

3.3.1 Se sa tšo ema / fihla.

3.3.2 Ke tšhoga

3.3.3 A bololla sephiri

3.3.4 A timelela

3.3.5 O tla hwa.

5x1= (5)

3.4 Bolwetši bjo bo mo feditše, ka fao go se go ye kae, o tla laela.

(2)

3.5

3.5.1 Mokgekolwana yo wa ka o ntlhokomeletše bana gabotse.

3.5.2 Ke kopane le putšane e nyakana le mmayo e llela letswele.

3.5.3 Ntlwana ye ba re agetšego yona ke ye nnyane e ka se lekane lapa lešo.

3.5.4 kgarebenyana ye e a ipona, ga e dumediše batho.

3.5.5 Maraponyana a yona, nna nka a metša ntle le go a hlahuna.

5x1= (5)

3.6 Mehlala ya mafoko!

- (a) Mmangwane ke seroki, o tsebega toropong ye ka moka.
- (b) Morutiši wa ka ke moroki wa kgale, o na le diaparo tša mabaka ka moka.
- (c) Go tšwa dikolong ka moka tše a di tsenego o tsebega e le sebadi moisa yo.
- (d) Ge o le mmadi wa dipuku o ka se hloke se o swanetšego go se bolela ka mehla.
- (e) Mahlajana a a gago a tla go tsentšha mathateng.

5x1= (5)
[10]
[30]

GO RULAGANYA POLELO

POTŠIŠO 4

- 4.1 Mmušo wo o sa amogelwago gantši, o hloka thekgo ya batho ka bontši, gomme melao le mediro ya wona e ba kgahlanong le dinyakwa tša badudi. Badudi ba laetša go se kgotsofale ga bona ka ditiro tše di dumeletšwego semmušo.

5x1= (5)

4.2

- 4.2.1 Ge o lebeledišiša gabotse, o tla bona gore, ga se e rokege.

- 4.2.2 Ditaba tša gago di a kwagala.

- 4.2.3 Tlogela go sepela o gadima morago, o tla fetoga kgopa ya letswai.

- 4.2.4 Lebato le le boreledi, o hlokomele ge o gata fao o se we.

- 4.2.5 Re go kgopela go re mema ge o dira moletlo wa dikapešo tša ge o tšweletše dithutong tša gago.

5x1= (5)
[10]

PALOMOKA YA MEPUTSO= [75]